

BUKATIRO

Puotlaleletso ya bobedi

Mophato
2

1**Kwa sekolong**

Beke 1	Re ithuta.....	2
Beke 2	Re tshameka	4
Beke 3	Phala ya sekolo e a lela.....	6
Ba lelapa la me		
Beke 4	Bona gore ke mang fa	8
Beke 5	Go a jewa	10
Beke 6	Nako ya boitumediso.....	12
Dipalangwa		
Beke 7	Ke ya sekolong.....	14
Beke 8	Leeto la boikhutso.....	16
Beke 9	Go ikitsise dingwe	18
Beke 10	Itlhathlhobe	20

2**Pabalesego kwa gae**

Beke 11	Go bolokesega	22
Beke 12	Go nna kelotlhoko.....	24
Beke 13	Kotsi	26
Batho ba ba re thusang		
Beke 14	Batho ba ba thusang.....	28
Beke 15	Kwa ngakeng	30
Beke 16	Molelo	32
Diphologolo tse di tlhaga		
Beke 17	Tse tlhano tse dikgolo.....	34
Beke 18	Kwa dizuu	36
Beke 19	Go itapolosa maitseboa.....	38
Beke 20	Itlhathlhobe.....	40

3**Kwa polaseng**

Beke 21	Diphologolo tsa polase.....	42
Beke 22	Tshingwana ya meroqo	44
Beke 23	Diphologolo le dikumo	46
Go reka		
Beke 24	Re reka dijo.....	48
Beke 25	Re reka diaparo.....	50
Beke 26	Go reka kwa toropong	52
Meletlo		
Beke 27	Moletlo wa matsalo.....	54
Beke 28	Lenyalo.....	56
Beke 29	Ke letsatsi la Ngwaoboswa	58
Beke 30	Itlhathlhobe.....	60

4**Metshameko**

Beke 31	Letsatsi la boitumediso	62
Beke 32	Metshamekwana e re e tshamekang	64
Beke 33	Re ithuta go thuma	66
Batho ba ba thusang		
Beke 34	Ditiro tse batho ba di dirang	68
Beke 35	Go bona thuso	70
Beke 36	Jabu o a ikgobatsa	72
Tsenela moletlo le ditsala		
Beke 37	Mmaraka wa sekolo.....	74
Beke 38	Konsarata ya sekolo.....	76
Beke 39	Re a leboga morutabana.....	78
Beke 40	Itlhathlhobe.....	80

I

Re a ithuta



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	kopelo		pene		bukatiro
	go taka		phensele		sekgomaretsi
	bala		raba		boratšhe jwa go penta
	sega		rula		dikheraeayone
	buisa		khomphiutha		sekere
	kwala		kgetsana ya sekolo		dipente

Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

O dirang?	Se ke eng?
 Ke a kwala .	 Se ke pene ya me.
 O dirang.	 Se ke _____ ya me.
 Ke a thala .	 Se ke _____ ya me.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Dira dimpopo ya gago go tsa go tse o di segolotseng.

Pule o bua Setswana fela, ka jalo tsweetswee bua le ena ka Setswana.



Agee, leina la
gago ke mang?



Itirele mpopo wa gago



2


Re a tshameka




Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	tlola kgati		siana		raga
	namela		swinka		tshwara





Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme o botse tsala:

O dirang?	Se ke eng?
 Ke a thuma .	 Ke kgwele ya me.
 Ke a ja .	 Se ke _____ ya me.

A re bueng

Leina la gago
ke mang?



Leina la me
ke **Katlego**.



Tlaya re
tshameke kgwele
ya dinao.



Go siame.



3

Phala ya sekolo e a lela



Dinoko


Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	morutabana		mosimane		bese
	bolaodi jwa pharakano jwa barutwana		mosetsana		bae sekele
	ditsala		mokgweetsi wa bese		thekesi

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Ke mang yo?	Ke eng se?
 Yo ke morutabana.	Se ke bese.
	Se ke _____.



A re bueng

Feleletsa dipolelo ka mafoko a a tlogetsweng, o bo o bua modumo wa ntlha wa lefoko leo.

Se ke _____ ya me. 

Se ke _____ ya me. 

Ke tla sekolong ka _____. 

Ke tla sekolong ka _____. 

A re bueng

Dumela
morutabana.

Dumela
Pam.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Leina la gago
ke mang?

Leina la me ke



4

Ba lelapa la ga Anna

rre

Anna

Nana

Tumi

Masego



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	mme		koko/nkoko		mothusi wa kwa lapeng
	rre		rremogolo/ ntatemogolo		kuku
	abuti		mmangwane/ rakgadi		mpho
	ausi		ntsala		setilo
	lesea		Bonolo		kofi

Bobedi ka bobedi

Tlotlela tsala ka setshwantsho sa gago.



Yo ke **Mme**.

Yo ke _____ wa me.

Yo ke _____ wa me.

Yo ke _____ wa me.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

O na le
dingwaga di le
kae?



Ke na le dingwaga di le
_____.



A re bueng

Leba ba lelapa la ga Anna.



1. Ke mang yo o
nang le **beranyana**?
2. Ke mang yo o tshotseng
kuku?
3. Ke mang yo o nwang **kofi**?
4. Ke mang yo o tshotseng
mpho?

A re thaleng



Thala ba lelapa la gago.

5 Ke nako ya dijo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	motogo		tee		botlolo
	mae		tshupanako		mmopo
	matute		tafole		kgamelo
	borotho		lesela la tafole		poleite
	jeme		setofo		khabote
	thipa		galase		pane
	foroko		kopi		ketlele
	leso		pirinki		mašwi

Ikatise le Pule mmogo le Pam



Dumela, leina la
gago ke mang?



A re bueng

Leba ditshwantsho mme o tlatse mafoko a a tlogetsweng:

Mosimane o ja

Mosetsana o ja

Nna ke ja

Re ja

Ke rata

Ke nwa



6 Nako ya boitapoloso



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	fensetere		mogala		kuranta
	digaretene		khomphiutha		makasine
	mosamelwana		thelebišhene		buka
	sofa		tafojana		mmetshe
	lebone		polaka		diboloko tsa dimikana

A re bueng

Supa setshwantsho mme o botse tsala:

1. Ke mang a dirang tirogae?
2. Ke mang a bogetseng thelevišene?
3. Ke mang a dirisang khomphiutha?
4. Ke mang a buang ka mogala?
5. Ke mang a buisang?
6. Ke mang a phefafatsang?
7. Makasine o fa kae?

Ikatise le Pule mmogo le Pam

O dirang?



Ke bua Setswana.



A re bueng

Leba ditshwantsho mme o tlatse mafoko a a tlogetsweng:

E ke _____ ya ga Morwesi.



E ke _____ ya ga Karabo.



E ke _____ ya ga Morwesi.



E ke _____ ya ga Karabo.



O ke _____ wa ga Morwesi.



E ke _____ ya ga Karabo.



Tse ke _____ tsa ga Morwesi.



E ke _____ ya ga Karabo.



A re bueng

Ke mang a
dirisang khomphiutha?
Semane





Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	baesekele		koloi		paterole ya barutwana
	sekuta		bese		maphodisa a pharakano
	thekesi		setimela		tsela

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelele tsala:

Ke ya sekolong ka koloi.



Ke ya sekolong ka thekesi.



Ke ya sekolong ka bese.



Ke ya sekolong ka baesekele.



Ke ya sekolong ka terena.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

O ya jang kwa sekolong?



Ke ya ka _____.



A re bueng



Ke ya sekolong ka bese.



Ke ya sekolong ka dinao.

A re bueng

Feleletsa dipolelo ka mafoko a a tlogetsweng, o bo o bua modumo wa ntlha wa lefoko leo.

Ke ya sekolong ka _____.



Ke ya sekolong ka _____.



Ke ya sekolong ka _____.



Ke ya sekolong ka _____.



Ke ya sekolong ka _____.



Ke ya sekolong ka _____.




8

Leeto ka nako ya boikhutso




Karabo o ya kwa bothumelong jwa lewatle.



Karabo o ya Motsekapa



Morwesi o ya lewatleng



Lee o ya kwa Tšhaena

Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	terene		lewatle		ema
	thekesi		polase		koloi
	sefofane		pikiniki		letshwao




Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

Ke mang a tsamayang ka terena?

Morwesi o ya kwa?

E re: Morwesi o ya kwa _____.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Lo agile kae?



Ke nna kwa



A re bueng

Ke ya Motsekapa
ka terena.



q

Go ikitsise lefelo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntlha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	terena		setimamolelo		llori
	sefofane		koloi ya maphodisa		sekepe
	ambulense		helikhopethara		mokoro

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Ke eng se?	
	Ke koloi.
	Thekesi.
	Terena.



A re bueng

Feleletsa dipolelo ka mafoko a a tlogetsweng, o bo o bua modumo wa ntlha wa lefoko leo.

Selo se ke _____ . 


Selo se ke _____ . 

Selo se ke _____ . 

Selo se ke _____ . 

Selo se ke _____ . 

Selo se ke _____ . 



Ikatise le Pule mmogo le Pam



Le kae?

Ke teng.



30

Itlhathlhape

Ditikara

A o kgona go gakologelwa mafoko a?
Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a nepagetseng.

opela	pene	bukatiro
go taka	phensele	sekgomaretsi
bala	raba	boratšhe jwa go penta
go sega	rula	dikheraeayone
go buisa	khomphiutha	sekere
go kwala	kgetسانا ya sekolo	dipente
tlola	siana	raga
namela	swinka	tshwara
morutabana	mokgweetsi wa bese	bese
ditsala	thekesi	baesekele
mme	ausi	ntsala
rre	ngwana	mmangwane
abuti	mmemogolo	rremogolo

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Se ke eng?

STICKER motogo	STICKER tee	STICKER thipa
STICKER mae	STICKER tshupanako	STICKER foroko
STICKER matute	STICKER mašwi	STICKER leso
STICKER borotho	STICKER botlolo	STICKER komiki
STICKER jeme	STICKER mmopo	STICKER pirinki
STICKER fensemere	STICKER sofa	STICKER buka
STICKER digaretene	STICKER diboloko tsa dimikana	STICKER tapeite
STICKER maphodisa a pharakano	STICKER koloi	STICKER terene
STICKER tsela	STICKER go paterola ga barutwana	STICKER sekuta
STICKER lewatle	STICKER polase	STICKER sefufane
STICKER letshwao	STICKER pikiniki	STICKER ema
STICKER koloi ya maphodisa	STICKER sekepe	STICKER setimamolelo
STICKER helikhopotara	STICKER mokoro	STICKER ambulense

II

Pabalesego ya legae



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	polaka		kerese		galase
	botlhole		mokgwaro		thipa
	parafene		molelo		melemo

Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

Ke eng seo?	
	Ke thipa.
	Ke molelo.
	Ke molemo.

A re bueng

Leba setshwantsho
mme o bolele gore bana
ba dira eng se se sa
bolokesegang.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Ga ke tshameke
ka dithipa.




Ga ke tshameke ka



A re thaleng

Thusa mosimane go bona dijo tsa motshegare kwa ntle ga go ikgobatsa.




12 Go tlhokomela



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	namela		mmila		kolopa
	letangwana la bothumelo		setlhare		matlapa
	marulelo		kgwele		ntšwa



Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelele tsala gore a itlhokomele jang.

O se ka wa tshameka ka **molelo**.

O se ka wa tshamekela **mo mmileng**.

O se ka _____.

Supa bana ba ba farologaneng mo setshwantshong mme o botse tsala:

Mosetsana o dira eng?

Mosimane o dira eng?

Ikatise le Pule mmogo le Pam

A o na le
Seotlwana?




Ke na le




13 Kotsi




1



2



3




4

Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntliha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	raga		kotsi		bolao
	mmila		ambulense		mooki
	kgwele		sepetlele		ngaka
	koloi		leoto le le gobetseng		mosamo


5



A re bueng

Thala mola go tswa go polelo go ya go setshwantsho se se maleba:

Katlego o ragela kgwele mo mmileng



Karabo o tebisa kgwele.



Koloi e thula Karabo.



Ambulense e isa Karabo bookelong.



Ngaka e thusa Karabo.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Ke maswabi
gonne o wele.



Ke solofela fa o
tlaa fola ka pele.



14

Batho ba ba re thusang



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	ngaka		ngaka ya diphologolo		makheneke
	mooki		moapei		modiri wa mo tseleng
	moagi		mokgweetsi wa sefofane		morutabana
	polambara				molematshingwana

Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

Ke mang yo?



Ke makheneke.



Ke ngaka ya diphologolo.

A re bueng


Mme wa me
ke mooki.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Morutabana wa
me o nthuta go
bua Setswana.




Ke a leboga
morutabana.





A re bueng

Bolela gore batho ba ke bomang. Morago, thala mola go supa gore
mongwe le mongwe o dirisa eng.




15 Kwa ngakeng



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.



leitlhlo



tsebe



nko



molomo



3

Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

Molato ke eng?

Ke bolawa ke mala.

Ke tshwanetse ke _____.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Molato ke eng?



Ke tshwanetse ke


_____.



31

16

molelo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	lethompo		mosetsana		setešene sa ditimamolelo
	ntlo		mosimane		motimamolelo
	metsi		mogala		setimamolelo
	llere		kgamelo		molelo



Bobedi ka bobedi

A: Go na le molelo.

B: Bitsa motimamolelo.

A: Go na le kotsi.

B: Bitsa Ambulanse.

A: Ke opelwa ke leino.

B: Yaa Kwa ngakeng ya meno.

A: Ke bolawa ke mala.

B: Yaa ngakeng.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Thusang, go tlhagile kotsi.




Thusang



Thusang, molelo o tlhasetse.



Diphologolo tse dikgolo tse tlhano tsa naga



Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	tlou		dinaka	• 1	nngwe
	tshukudu		meno	.. 2	pedi
	tau		maronthorontho	○○○ 3	tharo
	nkwe		selopo	●●● 4	nne
	nare		methalo	●●●● 5	tlhano

Bobedi ka bobedi

Botsa molekane wa gago:

O bona **ditau** di le kae?



Tlou e na le selopo.

Ke bona **tau** e le **1**.




Tshukudu e na le lonaka.

Ke bona **ditlou** di le **3**.



Nkwe e maronthorontho.




Nare e na le dinaka di le pedi.



Tlou e na le meno a magolo.

A re bueng

O bona mefuta mengwe le mengwe ya diphologolo e le kae?



tshukudu

3



ditau



ditlou



dinare



dinkwe


Ikatise le Pule mmogo le Pam



Lengau ke phologolo e
e lebelo go gaisa.

Khudu e bonya
go gaisa.





Dinoko

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	phala		serapa sa diphologolo			thataro
	phiri		noga			supa
	kgabo		kubu			robedi
	folaminko		pitse e tilodi			robongwe
	khudu		phenkwini			lesome



Bala

Bala dikgopa tse o ka di fitlhelang mo tsebeng e.



Ke bona
dikgopa di le 7.

Bobedi ka bobedi

O bona dithutlwa di le kae?

O bona **ditau** di le kae?

Ke bona **dipitse** tsa naga di le kae?

Ke bona **ditshwene** di le kae?



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Ga ke boife
ditshwene.



Ke boifa _____
le _____.



A re bueng

O bona mofuta wa phologolo nngwe le nngwe e le kae?



diphala


b



dipitse tse ditilodi



dikgabo



difolaminko




dinoga



diphenkwine



**Dinoko**

Kgaoganya mafoko a a fa tlase ka dinoko. Bua modumo wa ntsha wa lefoko le lengwe le le lengwe.

	lerubisi		totšhe		tsamaya
	legotlo		naledi		setlhare
	mmutlanyana		ngwedi		tente



Bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o botse tsala.

O bona eng?

Ke bona ntšwa.

Ke bona _____.

Ke bona _____.

O utlweng?

Ke utlwa lerubisi.

Ke utlwa _____.

Ke utlwa _____.

A re opeleng

Naledi ele,

Ya mariberibe

Ribela kwa tlase,

Re ye go nwa metsi.

Metsi ga a yo

A nwelwe ke kgaupe,

Kgaupe ga ke mo rate.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Go lefifi tota.



Ke tshogile.

Ditikara

A o kgona go gakologelwa mafoko a?
Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a nepagetseng.

STICKER ngaka	STICKER diphologolo	STICKER modiri wa mo tseleng
STICKER mooki	STICKER moapei	STICKER morutabana
STICKER moagi	STICKER mofofisi	STICKER molematshingwana
STICKER polambara	STICKER makhenekе	STICKER raselaga
STICKER polaka	STICKER kerese	STICKER galase
STICKER tšhefu	STICKER mokgwaro	STICKER thipa
STICKER parafene	STICKER molelo	STICKER molemo
STICKER molelo	STICKER tsela	STICKER latlhela
STICKER bothuthelo	STICKER setlhare	STICKER matlapa
STICKER marulelo	STICKER kgwele	STICKER ntšwa
STICKER raga	STICKER kotsi	STICKER bolao
STICKER mmila	STICKER kokelo	STICKER setetesekhoupu
STICKER mmila	STICKER leoto le le robegileng	STICKER mosamo

Bobedi ka bobedi


Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Se ke eng?

STICKER tlhogo	STICKER leithlo	STICKER molomo
STICKER seatla	STICKER tsebe	STICKER nko
STICKER lethompo	STICKER llere	STICKER founu
STICKER ntlo	STICKER mosetsana	STICKER kgamelo
STICKER metsi	STICKER mosimane	STICKER molelo
STICKER phala	STICKER kgabo	STICKER kubu
STICKER lekanyane	STICKER folaminko	STICKER pitse ya naga
STICKER nngwe	STICKER thataro	STICKER tlou
STICKER pedi	STICKER supa	STICKER tshukudu
STICKER tharo	STICKER robedi	STICKER nkwe
STICKER nne	STICKER robongwe	STICKER tau
STICKER tlhano	STICKER lesome	STICKER nare
STICKER totšhe	STICKER morubisi	STICKER naledi

21


Diphologolo tsa polasa



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	kgomo		sethole		dinotshe
	pidipidi		mokoko		nku
	kolobe		kalakune		podí



A re opeleng

KE TSELE

Dinku tsa me,
Ke tsele tsona
Di etla tsona
Di re megatla, pena pena
Di re megatla, pena pena
Di ntse di re baa baa


Dikgomo tsa me,
Ke tsele tsona
Di etla tsona
Di re megatla, pena pena
Di re megatla pena pena
Di ntse di re mmuuo, mmuuo



Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Se ke eng?



Ke kolobe.

Dumela nkoko. O tsogile jang?

Dumela _____

O tsoga jang?

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Dumela Pule.
O tsogile jang?



Ke tsogile, ke a leboga.



Tshingwana ya merogo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	mosimane		keriibaa		merogo
	mosetsana		tshetere		khabetšhe
	garawe		lethompo		
	ditamati		digwete		dinawa

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelele tsala:



Ke mosimane.



Ke mosetsana.



Bobedi ka bobedi

Botsa ditsala di le 5 maina a bona le dingwaga. E re:

O dingwaga
di le kae?

Leina la gago ke mang?

Bobedi ka bobedi

Etsisa ka moo o dirisang didiriswa tsa tshingwana
tse di farologaneng.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Se ke lethompo. Ke le dirisa go
nosetsa _____

le _____.




23 Diphologolo le dikungwa



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	mašwi		mae		mamepe
	tšisi		nama		wulu




Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago

Se ke eng?



Ke **mašwi**. Re bona **mašwi** go tswa mo **dikgomong**.



Re bona **mae** go tswa mo **ditholeng**.



Re bona **mamepe** go tswa mo **dinotsheng**.



Re bona **wulu** go tswa mo **dinkung**.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Dumela, leina la
gago ke mang?

Leina la me ke



Sefane sa me ke



24


Go reka dijo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	mašwi		nama		dipanana
	tšhisi		kgogo		diapole
	bebetsididi		tlhapi		dinamune



A re bueng

E ja bokae?

	mašwi	R _____
	khabetše	R _____
	apole	R _____
	namune	R _____
	segwete	R _____

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Se ke eng?



Ke mašwi.

Mašwi a ja bokae? Rb.

di ja bokae?

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Ke rata
diapole.

Ga ke rate



**Dinoko**

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	mosese		hempe		botala jwa tlhaga
	hutshe		marokgwe a makhutshwane		botala jwa legodimo
	bokhate		sekhetse		ntsho
	sekipa		khibidu		tshweu
	ditlhako		serolwana		ditlepetlepe



Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:




o ja bokae?



e ja bokae?



e ja bokae?



Ikatise le Pule mmogo le Pam



Ke rata
bohibidu.

Ga ke rate



26 Go reka mo toropong

lebenkele la fenitšhara



suphamakete



lebenkele la diaparo



lebaka



selaga



lebenkele la maungo
le merogo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	kuku		khabetšhe		fenitšhara
	nama		tlhapi		diaparo

Bobedi ka bobedi

Intshwarele, selaga se kwa kae? Se kwa.

Intshwarele, se kwa kae? _____ ? Se kwa.

O ya kwa kae?

Kwa lebakeng go rekwa _____ . 

Kwa selageng go rekwa _____ . 

Kwa lebenkeleng la merogo go rekwa _____ . 

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Intshwarele,
ke nako mang?



Intshwarele, bese e
tloga ka nako mang?

Intshwarele, a o ka mpolelela tsela
e e yang kwa suphamaketeng?





Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	kuku ya letsatsi la matsalo		senotsididi		bebetsididi
	dimpho		diphopokhono		basimane
	dimonamone		borothopate		basetsana

A re opeleng



O golegole,
O golegole,
O golegole, tsala
o lekane le tlou

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Letsatsi le le itumedisang
la matsalo.
O na le dingwaga
di le kae?



Ke na le dingwaga di le _____.



Bobedi ka bobedi

Bolelela tsala ya gago.

Ke rata



Gakologelwa go gotlha
meno a gago.

Ke rata




Ke rata



Ke rata





Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

lenyalo	pitsa	kgogo
tente	molelo	moropa
setulo	kuku	monna
tafole	nama	mosadi



A re opeleng

Feele feela feela ngwanyana.
Feele ngwanyana o se jele matlakaleng.

Feele feela feela ngwanyana.
Feele ngwanyana o se jele matlakaleng.

Mmatsale ke tshobolo, tshobolo ya mosadi.
Feele ngwanyana o se jele matlakaleng.

Mmatsale ke tshobolo, tshobolo ya mosadi.
Feele ngwanyana o se jele matlakaleng.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Leina la gago ke mang?

Leina la me ke _____.




O nna kwa kae?

Ke nna kwa _____.



29

Ke letsatsi la Ngwaoboswa



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	dibaga		folaga		kobo
	mosese		hutshe		sesireletsi
	moropa		sekheté		



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Leina la gago ke mang?

Leina la me ke _____.



O nna kwa kae?

Ke nna kwa _____.



O bua puo efe?

Ke bua _____.

30

Itlhathlhobe

Ditikara

A o kgona go gakologelwa mafoko a?
Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a nepagetseng.

STICKER kgomo	STICKER mokoko	STICKER merogo
STICKER pidipidi	STICKER kalakune	STICKER khabetše
STICKER kolobe	STICKER dinotshe	STICKER dinawa
STICKER kgogo	STICKER nku	STICKER ditamati
STICKER terekere	STICKER tšhetere	STICKER fenitšhara
STICKER garawe	STICKER lethompo	STICKER tafole
STICKER keriibaa	STICKER tšhobolo	STICKER setulo
STICKER mosese	STICKER dithako	STICKER sekhete
STICKER hutshe	STICKER hempe	STICKER diaparo
STICKER sekipa	STICKER borukgwe jo bo khutshwane	STICKER dibokhate
STICKER khibidu	STICKER botalajwa legodimo	STICKER lenyalo
STICKER serolwana	STICKER ntsho	STICKER tente
STICKER botalajwa tlhaga	STICKER tshweu	STICKER dibaga

Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o botse tsala ya gago:

Se ke eng?

STICKER tlhapi	STICKER senotsididi	STICKER molelo
STICKER nama	STICKER pitsa	STICKER moropa
STICKER kuku	STICKER phopokhono	STICKER dikherotshe
STICKER mpho	STICKER borothopate	STICKER kgogo
STICKER dimonamone	STICKER bebetsididi	STICKER namune
STICKER mašwi	STICKER mae	STICKER mamepe
STICKER tšhisi	STICKER nama	STICKER wulu
STICKER nkoko	STICKER mosadi	STICKER ditlepetlepe
STICKER mosimane	STICKER mosetsana	STICKER molelo
STICKER molemi	STICKER monna	STICKER kobo
STICKER thebe	STICKER tafole	STICKER diapole
STICKER folaga	STICKER setulo	STICKER dibanana
STICKER moropa	STICKER kuku ya letsatsi la matsalo	STICKER tshweu

3I Letsatsi la boitumediso



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	bolotloa		latlhela		tlola
	kgwele ya dinao		tshwara		tlolatlola
	hoposekotšhe		tlola		swinka
			taboga		raga

Intshwarele!



Bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme morago o re:

Re rata kgwele ya dinao.



Ke rata go tlola kgati.



Re rata bolotloa.



Ke rata go latlhela.



Ikatise le Pule mmogo le Pam

Bolelala Pule gore o rata go dira eng.

Ke rata go tshameka
kgwele ya dinao.



Ke rata go taboga.



A re bue

Botsa ditsala di le 5 gore ba rata motshameko ofe.
E re:



kgwele ya dinao



kherikete

O rata
motshameko ofe?



rakabii




thenese



bolotloa








Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	thenese		mabelo		kgwele ya dinao
	rakabii		hoki		judo



A re bueng

Thala mola go bontsha gore ke metshameko efe e e dirisang dilo tse.

	go thuma	
	kgwele ya dinao	
	bolotloa	
	rakabii	
	kherikete	
	thenese	
	hoki	
	go taboga	

Ikatise le Pule mmogo le Pam



O rata
metshameko efe?

Ke rata _____ le
_____.



33 Re ithuta go thuma



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	go thuma		bolo		kuane ya go thuma
	metsi		letamo la bothumelo		difolipara
	diphuka tsa metsi		digalase tsa metsi		tlola

A re thaleng



Thala setshwantsho sa gago.

A re bueng



Tlatsa dintlhha tsa gago.

Leina la me ke _____.

Sefane sa me ke _____.


Ke na le dingwaga di le _____.

Ke rata _____.

Ga ke rate _____.

34

Ditiro tse batho ba di dirang



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	morutabana		lebaka		mooki
	selaga		lephodisa		ngaka

Bobedi ka bobedi

Thala mola go nyalanya ditshwantsho le dipolelo tse di nepagetseng, mme morago o bolelele tsala ya gago:



Yo ke morutabana.



Yo ke moagi.



Yo ke ralebaka.



Yo ke lephodisa.



Yo ke mooki.



Yo ke ngaka.




A re bueng


Fa ke lwala ke ya kwa _____.

wa me o nthuta go buisa.


35 Go bona thuso




Ntšwa ya me e a lwala.
Ke e isa kwa ngakeng ya diphologolo.



Mokatisi o thusa setlhophha
sa kgwele ya dinao.



Raposo o naya Amo lekwalo.



Rre o batla lefatshe.
O bua le kgosi.



Koloi ya me e robegile.
Ke ya kwa go makhenekhe.

Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	ngaka ya diphologolo		kgosi
	ntšwa		mokatisi
	makheneke		setlhophpha sa kgwele ya dinao



Bobedi ka bobedi

Lebelela setshwantsho mme o supe batho ba ba farologaneng.

Morago o botse tsala ya gago:

Se ke _____.

A re bueng



sa me se robegile.

Ke ya kwa _____.



ya me e a lwala.

Ke ya kwa _____.



Ikatise le Pule mmogo le Pam




Dumela Pule.
O tsogile jang?

Ke tsogile sentle.
Ke a leboga.




36 Karabo o a ikgobatsa

1



2



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.


	taboga		letsogo		sepetlele
	leeto		ngaka		
	wa		mooki		

A re bueng


Leba ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago kgang.




3



4



5




A re bueng

Karabo o gobaditse

la gagwe.

Karabo o ya kwa





Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

apaya	setofo	borothopate
jaa	dijo	tlhapi
rekisa	kgogo	ditshipisi
reka	papa	kuku

Bobedi ka bobedi

Intshwarele, ke kopa

Ke a leboga.


Ikatise le Pule mmogo le Pam



Tsweetswee ke kopa




38 Konsarata ya sekolo



Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.

	opela		piano		butshu
	bina		moropa		morutabana
	konsarata				



Bobedi ka bobedi

Etsisa ditirwana tse di farologaneng tsa konsarata mme o kope tsala ya gago gore e fopholetse se o se dirang.

Tsamaya o bue

Botsa ditsala di le 5 gore a ba kgona go dira dilo tse:

Thala ✓

A o kgona go:	1	2	3	4	5
opela					
bina					
Tshameka piano					
Letsa meropa					

A re bueng

Leina la me ke _____

mme ke kgona go _____.



39

Ke a leboga morutabana



Ke a go leboga
morutabana. Jaanong ke
kgona go bua Setswana.

Dinoko

Kgaoganya mafoko a go ya ka dinoko tsa ona. Morago, bua modumo wa bofelo wa lefoko lengwe le lengwe.



mabolomo



karata



morutabana



setuloteti

Bobedi ka bobedi

Ke a leboga morutabana.

Jaanong ke kgon a go bua **Setswana**.

Jaanong ke kgon a _____
le _____.

Ikatise le Pule mmogo le Pam

Ke a leboga.



Sala sentle.



Re tlaa kopana.

A re bueng

Direla morutabana wa gago karata ya ditebogo.

Ke a leboga morutabana, jaanong ke kgon a go

le go _____

Go tswa _____



A o kgona go gakologelwa mafoko a?
Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a nepagetseng.

go opela	go buisa	raba
go penta	go kwala	rula
go bala	pene	khomphiutha
go sega	phensele	kgetsana ya dibuka
buka ya ditirwana	dikheraeyone	buka
sekgomaretsi	sekere	makasine
boratšhe	dipente	lokwalodikgang
go thuma	go taboga	go raga
go tshameka	go swinka	go ja
go tlola kgati	go palama	go tshwara
bogobe	borotho	setofo
mae	jeme	setsidifatsi
matute	tee	lefelo